

Numerò:

77

DELUNS:

22-I-1.990

ERA DIPUTACION MET DE COSTAT ETH PROJÈCTE DE PROSPECCIONS D'AIGÜES TERMAUS D'ARTIES



Es aigües termaus neishen en diuèrsi punts d'Aran
coma aguest de Tredòs. Foto deth diari "LA MAÑANA".

Era Diputacion de Lleida a metut de costat eth
projècte de prospecccion d'aigües termaus en Arties, ja
que non i a es garanties tà que dempús d'aguestes
despenes bera empresa se hèsque cargue dera
explotacion d'aguestes aigües.

(seguís darrèr)

IMPRESI·SENSE ADREÇA

(continuacion dera notícia)

Era corporacion provinciau votarà ena propèra session plenària era naua destinacion des 20 milions de pessetes que i auie assignats en un començament tad aguest projècte.

Era prevision d'aguesti sòs s'auie hèt tà portar a tèrme eth convèni qu'auien signat era Diputacion de Lleida, era companhia electrica ENHER e d'autes institucions.

Eth diputat provinciau didec que s'en un futur i auesse interès per part des empresaris tà explotar aguestes aigües, se tornarie a daurir eth projècte.

Ena actualitat es Banhs d'Arties son barrats ath public ja que se tròben en mau estat, encara qu'era gent d'Arties en pòt hèr us d'eri. Es naui accionistes an problèmes financiers que les impedissen hèr inversions en aguesti edificis.

Domatge qu'aguest argument tà consolidar era economia toristica (cas de Caldes de Boí e Luishon) non se pogue portar a tèrme en un futur immediat.

CONDES TÀ ARRIR

ENTÀ BEN DINAR

Un gascon romau pes carrers de Paris... e en tot açò, se'n cuedèc ara en vista deth Pònt des Teulères d'un gran mossur, er enginhèr deth monument, ça'm par!

Er èster planèr deth vrente coma deth pòrtamoneda, aqueth gatilop de pagés se metec en cap de dinar a esquies der arquitècte. S'apròpe ath pònt, campe toti es costats, guarde es travalhs, coma se siguesse un entenut, e s'arture just ath miei deth pònt.

Er arquitècte, tot inquiriós, se'n va na trapar ad aqueth inspector nauèth, e li demane çò que'n pense.

-Car amic, se ditz eth gascon, qu'è quauquarren a didé-vos a prepaus d'aqueith pònt; mès que sò aganit, e que me'n vau de prumèr entà dinar.

Còp sec, er enginhèr que la convide a dinar amassa tamb eth.

Quan era taula estèc repleterada, eth gascon que li ditz:

-Mon amic, qu'auetz plan ben hèt de bastir aqueth pònt ath trauèrs dera aigua, pr'amor que s'auessetz sajat de bastí-lo ath long d'era, non aurietz pas encara acabat!

Istoères gascones.

Tot i es que volgatz calendaris der an 1.990 editats peth Centre de Normalisacion Lingüistica dera Val d'Aran, les podetz recuélher en toti es Ajuntaments d'Aran o en madeish Centre.

METUDA EN MARCHA D'UA NAUA ESTACION RECEPTORA EN ARTIES

Laguens deth plan de melhora de qualitat de servici que **FECSA** amie a cap ena actualitat, eth passat dia 14 de deseme entrèc en funcionament, en règim de prova, ua naua estacion receptora de 110/25 kv (kilovòlts) en termiari municipau d'Arties.

Aguest nau centre, en que era inauguracion definitiva ei prevista entad aguesta prumèra quinzena de gèr, supause ua importanta creishuda dera capacitat de distribuiment en eish de Vielha-Arties-Baquèira, ath còp qu'aumente tanplan eth nivèu de fiabilitat deth hilat elèctric deth parçan.

Era inversion que **FECSA** a hèt entara metuda en plaça d'aguesta naua estacion receptora a estat d'uns 170 milions de pessetes.

Direcció de Comunicació Social de FECSA.

ENTREVISTA.

Eth passat mes de Noveme se creèc ua Comission de Centre de Normalisacion. Aué parlam damb Frederic Vergés e li demanam:

Quines son es personnes que formen aguesta Comission?

De prumèr me cau díder que es personnes que hèn part d'aguesta Comission, an estat alistades per dues parts, era ua, eth Conselh Comarcau e, era auta, era Generalitat de Catalunya.

Coma representants d'organismes o associacions araneses:

-Joan Canalies Aurés, cap des Pompièrs deth parc de Vielha-Mijaran.

-Carles Barrera Sánchez, president dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran.

-Jusèp Ma Boya Busquets, director deth Musèu dera Val d'Aran.

-Loís Servat Mola, vesin de Vielha e hilh d'Arties.

Representants deth Conselh Comarcau:

-Jusèp Calbetó Jimenez, President deth Conselh.

(seguís darrèr)

(continuacion dera entrevista)

- Jusèp Loís Boya González, Vice-President.
- Amparo Serrano Iglesias, còssso.
- Jesús Rodríguez Martínez, còssso.

Representants dera Generalitat de Catalunya:

Peth cant deth Departament de Cultura:

- Miquel Strubel i Treueta, Cap dera Seccion de Politica Lingüistica.

- Eugeni Nadal, Coordinador de Cultura dera Generalitat de Catalunya en Lleida.

- Lluís Climent, Cap de Seccion.

- Eth Responsable deth Centre de Normalisacion Lingüistica dera Val d'Aran.

Peth cant deth Departament d'Ensenhament:

- Josep Varela, Cap des Servicis Territoriaus d'Ensenhament de Lleida.

- Joaquim Arenas i Sampera, Cap deth S.E.D.E.C.

- Es directors deth Collègi Public Garona e der I.E.S. (Institut d'Ensenhament Segondari) de Vielha.

Toti aguesti cargues poiràn delegar en d'autes personnes

Quin critèri s'a seguit tà escuelher aguesta gent?

En açò que hè ath critèri que s'a seguit, creigui qu'a estat eth de cercar aqueres personnes que peth sòn cargue e pr'amor d'açò sigue un bon puntalh ara ora d'encetar ua campanha de sensibilisacion, mès me cau higer en justicia que d'autes personnes tanben aurien podut tánher ad aguesta comission peth sòn trabalh d'un bèth començament en prò dera lengua e cultura pròpia dera nòsta terra, e voi d'aciu estant, réner aumenatge ad aqueres personnes que ena mia persona non demoren ne demoraran jamès en anonimat.

Quina ei era finauitat d'aguesta Comission?

Coma finalitat, aguesta Comission de Centre aurà entremiei d'autes foncions era d'aprovar eth programa annau d'activitats, liquidar eth pressupòst annau e aprovar era memòria d'activitats, e prepausar era designacion, renauiment o cessatge deth director deth C.N.L.. Coma plan podetz veir, aguesta Comission çò que ven a hèr, qu'ei emparar e balhar supòrt as iniciatiues pròpies deth C.N.L. en torn d'abracà-les-ac.

Era Comission s'amassarà au mens dus viatges per an.

Quin ei eth futur deth Centre de Normalisacion?

Entad açò qu'ei eth futur deth C.N.L., aguest va junhut ath futur dera nòsta cultura e dera nòsta pròpia esséncia coma pòble, e açò pensi que aguesta Comission de Centre ac a plan comprehenut atau.

Opinions

Aguesta naua annada non mos a pas vengut tambon bon pè. Era economia d'un beth pialer de familhes araneses se'n ressen. Còp sec mos auem trapat coma se desvelhèssem long sòn, e aquerò que jamès auíem vist, ara ac vedem, e aquerò que jamès crediem que vierie èster, aué ei.

Era economia d'Aran a compdar des ans 60 entà deçà, s'acaminat completament entath sector servicis o terciari (torisme, comèrc, ostalaria, eca.), més en torn de crear ua simbiòsi damb toti es auti sectors: eth primari (agricultura, bestiar e bòsqui) e eth segondari (indústria) e atau potencià-se es uns as auti, aguesti dus estèren acornerats e "desbrembats", en tot respóner atau a interèsi de dehòra entà especular e enriquí-se a compde nòste (rebrembi aciu bères declaracions deishades d'anar per un ex-ministre en ua amassada damb es bailes d'Aran hè quauqui ans on didec que en un plaç de dètz ans non volerie veir pas més vaques ena Val d'Aran), en tot deishar era economia d'aguest parçan enes mans dera meteorologia, e coma era natura ei cambiadissa, coma non ne va èster eth temps?

Malurosament aué es vaques an lèu despareishut, per tant s'a complit eth desir d'aqueth ex-ministre, més tanpòc aué auem eth "manà" dera nhèu. Tot açò hè rebrembar era sabença popular embarrada en aguest arrepervèri: "Dempùs d'un beth que'n ven un lèg". Ei donc ora de deishar de planhé-se e de cuéller eth taure pes còrnes e de non demorar que tot mos vengue de dehòra o deth cèu.

Ei as nòstres autoritats e a toti nosati amassa es qu'auem de reconsiderar aguesta situacion actuau e cercar naues gessudes entara economia aranesa, que responigue as interèsi des aranesi e non pas as de dehòra e non depenigue bric més de sonque un sector.

Ana

Declaracion dera senhora Ana Crusafont de çò de Brastet d'Unha, entath programa Meddia Aranés de Catalunya Ràdio, e passada ad aguesta Redaccion tara sua publicacion en noticiari TOTI.


Senhors:

Permetets-me de parlar d'un tèma en uns tèrmes que dilhèu pòden oféner a quauqu'un, més que se i aprofondissen damb objectivitat veiràn que non vau tant enganhada. Jo pera mia part gòsi parlar atau peth mèn provat amor ara Val, eth mèn e eth des mès pairs, ara ja mòrts, digui provat perque non sonque ei de paraules senon de hèts.

(seguís darrèr)

(ven dera plana de deuant)

Nosati apraièrem e encara ac estam hènt ua casa meravelhosa damb es nòsti estauvis qu'ara ei un orgulh non sonque tà nosati qu'ac auem hèt senon tà tota era Val. Nosati non auem vengut a enriquí-mos, -trenta ans en darrèr, guardatz se n'auriem podut crompar cases tà especular-, senon a dar, a collaborar a qu'era Val en çò qu'ei capaç de hèr er òme sigue digna d'aquerò qu'era natura li a dat de forma tant extraordinària, e çò que jo voleria didé-vos ei qu'es aranesi auetz un passat eròi e d'estima ara val, d'amàs e collaboracion entre es sòns òmes en front d'un enemic comun: eth francés. Ara era Val patís ua invasion mès temible, amagada, silenciosa e enganhosa, era invasion des especuladors que vien a enriquí-se sus vosati, as que non les interèsse en absolut era beresa incomparable des vòsti paisatges e es vòsti pòbles unics en mond, e vosati non vos auetz amassat entà afrontà-les ne les auetz demanat un mínim de dignitat coma podien auer estat er ajardinament dera Val, es milhores de tot tipe tara vòsta gent, es depuradores d'aigua, eca., eca.,



Vista
de
era
casa
pano
rama
ica

B
r
a
s
t
et

quauqu'uns an agut e an conservat er antic senh aranés e an seguit trabalhant era sua isenda, uns auti an abandonat tot e an seguit ad aguesti especuladors que sense escrupuls estàn mastractant era beresa naturau d'aguesta Val, en un aute temps tant privilegiada e qu'ei un patrimòni deth que sonque n'èm usufructuaris e un patrimòni qu'auriem de deixar intacte o ben milhorat tàs propères generacions. Aguest còp non i an agut amassades en Mijaran, des senhors des cases araneses tà veir de trapar eth camin tà sauvar era Val des invasions forstères coma en aqueri tempsi istorics. Aguest còp i a agui silènci, passivitat, collaboracionisme. Silènci mortau ena defensa dera nòsta estimada Val.

Era Val agonise senhors, e semble èster que non ac uïrem veir.

S	O	E	G	I	N	A	R	A	S
E	I	U	N	A	N	I	M	A	A
U	I	Q	T	A	I	S	H	O	N
U	S	E	N	G	O	N	P	O	G
P	A	N	Q	U	E	R	A	T	L
T	R	V	I	I	V	E	R	E	I
N	D	E	S	N	N	O	S	T	E
E	S	M	O	E	N	T	V	A	R
N	E	S	Q	U	I	R	O	H	E
S	P	E	R	O	M	E	P	C	A

SAUSSÈR


DE

LETRES

Cercatz en aguest
Saussèr de letres
8 nòms de bestiar
sauvatge.

CROTZAMENT DE MOTS

- 1.- Animau sauvatge que agraden fòrça es garies.
- 2.- Parent des iranges.
- 3.- Lòc a on s'embarren es garies.
- 4.- Verdura fòrça estimada tà minjar.
- 5.- Utís fòrça important ena vida deth pagés e que la pòrte ena pòcha.
- 6.- Persona que cride fòrça.
- 7.- Hèt de mòi era tèrra tà semiar.



CONCURS CULTURAU

Entorneja tamb un cercle era contèsta bona.

- 1.- Sabes quin escrivian occitan recebec eth Prèmi Nobel de literatura en 1.906 pes sòns òbres literaries en lengua d'òc: Pèire Bec, Frederic Mistral, J. Larsac, R. Lafont, A. Perbosc.
- 2.- Quin nòm a er arriu que passe peth dejós de Bagergue: Aiguamòg, Toran, Nere, Varradòs, Unhòla.
- 3.- Quin ei eth prumèr pòble der Estat francés que trapam en auer passat era frontèra de Les: Hòs, Mèlles, Fronsac, Luishon, Chaum.
- 4.- Un "brinhon" ei un lòc a on i demoren: Audèths, moscaria, abelhes, poralha, arrats.
- 5.- Ua "bura" ei: un bonh en cap, un arrat, un caucèr, un arbe, ua pèça de ròba lorda.

Nòm: Adreça:



	44	44	
3.	C	O	D
	D	I	N
	A		
4.	M	È	S
	E	T	R
		C	
5.	R	E	A
	E	C	T
	G	U	T
	A	G	D
6.	N	H	A
	T	R	
			47

JORNADES SUS ER OS RÒI EN PIRINÈU

Era Comission deth Miei ambient dera Comunitat de trebalh des Pirinèus està actualment trebalhant ena protecccion der OS RÒI en Pirinèu. Ena darrèra amassada d'aguesta Comission, celebrada eth passat 15 de Noveme en Barcelona, s'acordèc era realisacion d'ues jornades entà debatir tecnicament es diferents projèctes de restauracion dera poblacion d'aguesta raça en Pirinèu, e sajar d'establir un prumèr contacte damb es representants des municipis a on se portarie a tèrme es nomenats projèctes.

Damb aguest propòsit eth Conselh Comarcau dera Val d'Aran e era Direcccion Generau deth Miei Naturau deth Departament d'agricultura, ramaderia e pesca dera Generalitat de Catalunya organisen aguestes jornades en Vielha es dies 1 e 2 de Hereuèr/90.

Eth remoquet dera setmana

BESTIAR DE RÀGA BRUNA
VACONAT DERA: SILICÒSI,
PLASTICÒSI, LORDERÒSI....
(Normes dera C.E.E.)

